



Mdi Angie Motshekga,  
Tona ya Thuto ya Motheo

Dipukutšhomo tša Rainbow tša ngwaga wa mathomo wa Mphato wa R ke maano a Kgoro ya Thuto ya Motheo a go kaonafatša mošomo wa sekolo wa bana ba Afrika-Borwa. Dinyakišišo di bontšha gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe wo bana ba ikhwetšago ba dira ditiro tše di ba fago mafolofolo pele ga Mphato wa 1, ba dira bokaone dithutong tša bona mengwaga ye e latelago - dithutong tša bona tša praemari le tša sekontari. Ke ka lebaka leo go lebelelwago kudu dithuto tša Mphato wa R.

Lenaneothuto la Kgato ya Mathomo le nyaka gore barutwana ba Mphato wa R ba fiwe sebaka sa go tšwetša pele bokgoni bja pele ba ka bala le pele ba ka ngwala gammogo le bokgoni bja tša mmetse, ba tla swanela go hwetša motheo wo o tiilego wa tša thuto gore ba kgone go kwešiša bokaone ge ba ithuta tša Mphato wa 1 le go ya pele.

Ka lebaka leo dipukutšhomo tša Mphato wa R di lebišitšwe go ruta bana le go tšweletša pele mabokgoni a le dikgopolo tše bohlokwa tša mathomo tše ba di nyakago go aga motheo wa go tia wa go ithuta. Di fa bana sebaka sa go tšwela pele le go ithuta mabokgoni ao a tla ba lokišetšago thuto ya semmušo.


Pele bana ba ithuta go bala ba swanela go ithuta go swara pene le puku le go phetlalla matlakala a yona le go kwešiša gore dipuku di šoma bjang. Ba swanela go kwešiša tswalano magare ga mantšu le diswantšho tše di lego ka pukung le go lemoga gore mantšu mo letlakaleng a agiwa ke medumo gomme a na le tlhalošo. Ka wona mokgwa woo pele bana ba ithuta go ngwala ba swanela ke go tšwetša pele nyalano ya tšhišinyego ya dikwi go ithuta go agege ga dibopego gomme ba tšwela pele ka go hlama maleteré. A ke ona mabokgoni a nnete ao dipukutšhomo tše di lebišitšego go a tšwetša pele.




Mna Enver Surty,  
Motlatša-Tona ya Thuto ya Motheo

Re a tseba gore bana ka moka ga ba ithute ka lebelo la go swana. Dipukutšhomo tša Mphato wa R di kgontšha barutiši go lebelela lebelo leo ngwana yo mongwe le yo mongwe a ithutago ka lona ge go kgonagala; go boela morago, gape ge go kgonagala ba ya pele ka mo pukung go ya ka bokgoni bja ngwana yo mongwe le yo mongwe. Gape mešongwana ye e tla thuša barutiši go lemoga mathata ao bana ba ka bago le ona ge ba ithuta gore a tle a hlokomelwe pele ngwana a thoma ka dithuto tša semmušo.

Dipukutšhomo tše di kopantšha go ruta tsebotlhaka le go ruta mmetse le mabokgoni a bophelo e le karolo ya merero ye 20 ka go šomiša go bapala le go šomiša mekgwa ya go dira gore barutwana ba bannyane ba be le kgahlego le šedi ya go ithuta. Re hutša gore barutwana ba gago ba tla ipshina ka go šomiša mešongwana ye e lego ka go dipukutšhomo tše, ge ba dutše ba gola ba bile ba ithuta, le gore wena bjalo ka morutiši wa bona o tla thaba le bona.



SEPEDI HOME LANGUAGE  
GRADE R – BOOK 1  
TERM 1  
ISBN 978-1-4315-0694-1  
THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.



E boeleditšwe  
ebile e sepelelana  
le CAPS

Mphato wa **R**  
**PUKUTŠHOMO YA 1**



Leina:

Phapoši:



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SEPEDIDI PUKUTŠHOMO

Puku ya  
Kotara ya 1

# KHALENTARA YA LETZATZI LA MATSWALO

Aa

Alfabeto



Bb



Cc



Dd



Ee



Ff



Gg



Hh



Ii



Jj



Kk




Ll



Mm



Nn



Oo



Pp



Qq



Rr



Ss



Tt



Uu



Vv



Ww



Xx



Yy



Zz



Pherekgong



Dibokwane



Hlakola



Moranang



Mopitlo



Mosegamanye



Phupu



Lewedi



Augosetose



Diphalane



Dibatsele



Manthole




# Mphato wa

# R

## DI KOPANTŠWE

- Tsebotlhaka
- Numeresi
- Mabokgoni a bophelo




## Ka Sepedi

1	Ka ga nna .....	2
2	Ka phapošingborutelo.....	12
3	Mmele wa ka.....	22
4	Go phela gabotse .....	32
5	Bagwera .....	42



Ditaelo tše di lego mabapi le disegwa di kua morago ka pukung.



### Go morutiši:

Barutwana ba swanetše go ithuta mošomo wa bona pele ba ka leka go feleletša mešongwana ya bona ka gare ga dipukutšhomo. Mohlala:

- Ge barutwana ba swanetše go dira sediko karabong ya maleba, e re ba thome ka go bea leswao karabong ya maleba. Ba swanetše go botšiša morutiši gore na karabo ke ya maleba pele ba e ngwala ka dipukung tša bona.
- Ge mošongwana o nyaka gore barutwana ba latiše se sengwe, a ba dire bjalo ka menwana ya bona pele ba e ngwala.

Hle hlokomela: Barutwana ka moka ba mo dikgatong tša go fapana tša go tšwela pele. Ge o bona gore ba bangwe ba barutwana ba sa nyaka thušo ya go tšwetša pele mabokgoni a bona a go lekanyetša mmele, e re ba ithute go ngwala ka dipukung tša bona tša go ba le methalo go fihla ba kgona go ka ngwala gabotse ka go dipukutšhomo tša bona.



# SEPEDI

Puku ya




Kotara ya I



# Ka ga Nna




Ke ka go Mphato  
wa R





Leina la ka ke:



Ke nna

mošemane

mošemane



mosetsana


Ke nna

mosetsana



A re direng

Thala seswantšho ka ga wena.





Leina la ka ke:



A re direng

Khalara palo ya maleba ya dikerese go laetša gore o na le mengwaga ye mekae.



Ke na le mengwaga ye

5

6

7




A re ngwaleng

Mamaretša semamaretšwa/stikara mafelong a maleba. Latela mothladi ka monwana wa gago ka morago o o latele ka phensele.

Mamaretša semamaretšwa/stikara mafelong a maleba.





Thuša mošemane go hwetša paesekele ya gagwe.



Thuša mosetsana go hwetša bolo ya gagwe.



Latela thapo ya khaete.



Otlela sefatanaga go ya sekolong gomme o boele gae ka sona.



Gore barutwana ba ithute gape le gape, dira gore ba latele methaladi ya bona gammalwa ka go šomiša mebala ya go fapana.



# Ke kala bokae


A re ngwaleng



kg

# Botelele bja ka ke bokae

cm



# Mmala wa mahlo a ka

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

# Mmala wa moriri wa ka





A re direng

Mamaretša semamaretšwa sa naledi go laetša seo o ratago go se dira.

Mamaretša  
semamaretšwa/  
stikara mafelong  
a maleba.

Ke rata go:

bina



bala kanegelo



bapala le bagwera ba ka



bapala ka bolo



aga ka dipoloko



opela





A re ngwaleng

Thala seswantšho sa selo seo o ratago go se dira.



Leina la ka ke:

TEACHER: Sign

Date




Leina la ka ke:

Large empty rectangular box with a blue and yellow dotted border for writing the name of the bear.




A re ngwaleng

Nyalanya diswantsho.



















A re baleng

Swaya poloko ye e nago le selo se l.

Phaphatha diatla gatee nako ye nngwe le ye nngwe ge o bona selo se l.



Ithute dinomoro.




# Ka phapošingborutelo



A re ngwaleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka ga seo bana ba se dirago. O rata go dira eng?



Mamaretša  
semamaretšwa/  
stikara mafelong  
a maleba.



Leina la ka ke:



TEACHER: Sign

Date









A re ngwaleng




Thala dithapo tša go kgokelelwa dipaluneng.

Ke palune efe ye e nago le thapo ye kopana kudu?

Ke palune efe ye e nago le thapo ye telele kudu?




Khalara dipalune ka bohufedu, botalamorogo le botalalerata.








A re ngwaleng

Hwetša difahlego tše di laetšago maikutlo a go swana le ao a bonalago mo go seswantšho sa mathomo.



A re direng

Bana ba ba lebeletše kae? Ka ntle le go retološa hlogo, dira gore mahlo a gago a lebelele ka thoko ye ba lebeletšego ka go yona.








A re baleng

Dira sediko mo go dipoloko tšeo di nago le dilo tše 2.

Phaphatha diatla gabedi nako ye nngwe le ye nngwe ge o bona dilo tše 2.







Ithute nomoro gape le gape.





A re ngwaleng

Khalara dilo tše 2 mothalading wo mongwe le wo mongwe.



Leina la ka ke:

A large empty rectangular box with a dotted border, intended for writing the names of the items shown in the rows above.



A re direng


O rwele eng ka mokotlaneng wa gago wa sekolo?  
Mamaretša dimamaretšwa go tsenya dilo ka mokotlaneng.



raba



seloutšaphensele




dikhrayone




sekero




lepokisana la lantšhe



rula



khrayone



lepokisana la diphensele

phensele



A re ngwaleng

Ngwala leina la gago mokotlaneng wa dipuku.

Leina:

---




A re ngwaleng


Mamaretša dimamaretšwa mafelong a maleba.  
Latele mothladi ka monwana wa gago, ka morago o o latele  
ka phensele.

Mamaretša  
semamaretšwa/  
stikara mafelong  
a maleba.


 Thuša nose go hwetša phago ya yona.




 Thuša seswagwa go hwetša letangwana.



 Thuša nonyana go hwetša sehloga sa yona.



 Thuša seketswana go fihla sehlakahlakeng.



Gore barutwana ba ithute gape le gape, e re ba  
latele methaladi ya bona gape gammalwa ba  
šomiša mebala ya go fapana.



A re direng

Mamaretša semamaretšwa sa naledi go laetša gore o rata go dira eng kua sekolong.


Mamaretša  
semamaretšwa/  
stikara mafelong  
a maleba.

Ke rata go:

penta



thala




sepedišana le mogwera ge re eya  
sekolong



bala kanegelo



bala



sega diswantšho





A re ngwaleng

Thala seswantšho sa selo seo o ratago go se dira kua sekolong.

Large empty rectangular box with a decorative border of green and yellow dots, intended for drawing or writing.



Leina la ka ke:


Large empty rectangular box with a decorative border of green and yellow dots, intended for writing a name.

# Mmele wa ka




A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka ga seo bana ba se dirago.



Mamaretša  
semamaretšwa/  
stikara mafelong  
a maleba.



hlogo

magetla


letsogo

seatla

lengwele

leoto

lenao



A re boleleng

Na o tseba mo hlogo ya gago, magetla, mangwele le menwana di  
lego gona?

Šielanang gomme le šupe ditho tša mmele gomme o botše mogwera  
wa gago gore ke eng.

Ke setho sefe sa mmele se e lego se tee se o nago le sona?

Ke ditho dife tša mmele tše pedi tša go swana tše o nago le tšona?



Leina la ka ke:

TEACHER: Sign

Date



A re ngwaleng

Šupa hlogo ya gago, matsogo, maoto le mmele.  
Thala seswantšho ka ga wena.

Ngwala leina la gago gomme o phaphathe matsogo mo go nago le mošito.







Leina la ka ke:





A re ngwaleng

Sega gomme o mamaretšhe matsogo le maoto go feletšha seswantšho se. Ka morago o khalare seswantšho sa gago.



A re opeleng



Hlogo, magetla  
Sehuba le letheka  
Mangwele le menwana  
Mangwele le menwana

Mahlo, ditsebe  
Molomo le nko  
Marama le seledu  
Marama le seledu





A re direng

Ema bjalo ka mošemane le mosetsana mo diswantšhong tše.  
Laetša seatla sa gago sa mmagoja ka morago o laetše sa ngele.  
Kiba ka lenao la mmagoja gomme ka morago o kibe ka la ngele.

mošemane



seatla sa  
ngele

morago



seatla sa  
mmagoja



lenao la  
ngele



lenao la  
mmagoja



Leina la ka ke:

mosetsana

pele



seatla sa  
mmagoja



seatla sa  
nngele



lenao la  
mmagoja



lenao la  
nngele



A re ngwaleng



Mamaretša dimamaretšwa mafelong a maleba.  
Latela methaladi ka monwana wa gago gomme ka morago  
o o latele ka phensele.




Thuša ngwana go hwetša thedibere.



Thuša mpša go hwetša lerapo la yona.



Thuša Ann go hwetša puku ya gagwe.



Thuša ngwana go abulela go mmagwe.




Gore barutwana ba ithute gape le gape, e re ba  
latele methaladi ya bona gape gammalwa ba  
šomiša mebala ya go fapana.





### A re ngwaleng

Latela seatla sa gago sa go hloka  
maatla ka morago o bale menwana  
ya gago.



Ka morago o šomiše setlotšamelomo goba pente go gatiša menwana ya gago.





A re direng

Dira se bana ba ba se dirago.

matsogo  
mathekeng



swara dikhuru tša  
gago



swara leoto le tee



swara legetla le  
tee



phutha matsogo  
a gago



swara mpa ya  
gago



swara nko ya gago



swara menwana  
ya gago



emiša  
matsogo




swara hlogo  
ya gago



swara magetla a  
gago




emiša letsogo la  
gago









Leina la ka ke:



A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se sa swanego le tšhe dingwe mothalong wo mongwe le wo mongwe. Botša mogwera wa gago gore ke ka lebaka la eng seswantšho se se sa swane le tšhe dingwe.









A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele gore ngwana yo mongwe le yo mongwe o dira eng gore a hlweke.







Leina la ka ke:



A re ngwaleng

Latela mothaladi o hwetše gore bana ba  
ba dira eng gore ba dule ba hlwekile.





A re ngwaleng

Thala seswantšho sa seo o se dirago gore o dule o hlwekile.



Leina la ka ke:



Leina la ka ke:




A re ngwaleng

Na o kgona go bona sesepe sa meno mo go  
seswantšho se?

Se khalare ka bohuedu.

Latela methaladi gomme o bale gore ke dilo  
dife tše dingwe tše o di bonago.





A re ngwaleng

Hlaramolla phasele gomme o e age gape.





4.5


A large rectangular area with a light pink background, enclosed by a red border. The border consists of a solid red line on the inside and a dashed red line on the outside. This area is intended for writing or drawing.





A re direng

Sega diswantšho tše mo methalong ya marontho ka morago o di bee ka tatelano ya maleba.






Leina la ka ke:



A re direng

Ngwala dinomoro tše ka tatelano ya maleba.










A re baleng


Bala gore go na bokae bja selo se sengwe le se sengwe se se lego gona.

Mamaretša semamaretšwa/stikara mafelong a maleba.




Ithute go ngwala 3.





Mamaretša  
semamaretšwa/  
stikara mafelong  
a maleba.



A re boleleng

O na le mogwera wa go loka?  
Mogwera wa go loka ke wa mohuta mang?  
O bapala papadi ya mohuta mang le  
mogwera wa go loka?



Leina la ka ke:

Large empty box for writing answers.







A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se swanago le seswantšho sa mathomo mothalong wo mongwe le wo mongwe.



A re ngwaleng

Latela dibopego gomme o di khalare go swana le diswantšho tše.





A re direng

Dira se bana ba ba se dirago.

dula



tshela

tshela kgati



kitima



tabogataboga



bina



kgokologa



sepela





### A re ngwaleng


Khalara seswantšho se.  
Kopiša mebala ye e lego mo go  
seswantšho se sennyane.





## A re direng

Latela methaladi gore o hwetše diaparo tše ba di ratago gomme o khalare palune go swana le tšona.



Leina la ka ke:




A re boleleng

O rata go dira eng ge e le selemo?  
O apara eng ge go fiša?

Mamaretša  
dimamaretšwa  
dikgobeng tša maleba.  
Khalara diapola tše 3,  
dinose tše 3, ditamati  
tše 3 le letšatši.



## Ke selemo





A re ngwaleng

Dira sediko mo go diswantšho tšeo di laetšago seo o ratago go se dira ge e le selemo.



Ngwala leina la gago gomme o phapathe mo go lego mošito.



Leina la ka ke:






A re direng

Lebelele diswantšho gomme o bolele ka fao  
boso bo fapanago ka gona. Bolela seo bana ba  
se dirago le gore ba apere eng.

Mamaretša  
semamaretšwa/  
stikara mafelong  
a maleba.

fiša








A re direng

Dira sediko, ka bohubeu go diaparo tšeo o di aparago ge go fiša, gomme tšeo o di aparago ge go tonya ka botalalerata.

tonya





# Disegwa




## Diphaphethe tša menwana:

Kgetha phoofolo e 1 gomme o ngwale tlhaka ya mathomo ya leina la gago mo go sekipha sa yona. Ka morago o ngwale ditlhaka tša mathomo tša maina a bagwera ba gago ba 4 mo go tše dingwe.



## Phasele ya dinomoro:

Sega mo go methalo ya marontho go dira dikarata tša go nyalanya dinomoro. Ka morago o nyalanye diswantšho le dinomoro tša maleba, goba le palo ya maleba ya marontho. O ka no šomiša dibopego gore di go thuše.




## Papadi ya go elelwa:

Hlakahlakanya dikarata gomme o di pake godimo ga tafola, o di ribegile. Ka morago ga moo o phethole dikarata, tše pedi ka nako e tee. Ge di nyalana, o ka di beela ka thoko. Ge di sa nyalelane gona di bušetše. Bona ge eba o ka gopola gore o di beile kae.

Wa mathomo wa go hwetša diphere tša di nyalelanago ke mofenyi. Le ka raloka le sekaki ka tšona dikarata tše.

## Diphoofolo tša go dirwa ka dithoeleterolo:

Nyaka dithoeleterolo tše di fedilego. Sega dikhutlonne, ka morago o mamaretše ditsekana tša dikhutlonne tše kgolo go dikologa dithoeleterolo go khupetša ditšhupu. Bjale, sega hlogo gomme o e mamaretše mo go dirolo kua godimo. Šomiša dimamaretšwa tša diphoofolo gomme o mamaretše sefahlego mo hlogong go ya le ka mo o ratago ka gona. Mamaretša matsogo, maoto le mosela mo go phoofolo ye nngwe le ye nngwe ye e lego mo go dirolo. O ka no thala le go ipopela diphoofolo tša gago.




Dira dipuku tša manyokenyoke.

Di phuthe mo go mot halo wo mokoto  
gomme o di sege methalng ya marontho.




Dinomoro



Diruiwaratwa



1




tee



mpša

2



pedi




katse

3



tharo





hlapi


mokgaritswana




nne




nonyana




hlano




hemsta





tshela



mmutlangana



šuppa





A re direng

Sega letlakala mo go mothaladi wa marontho ka morago o mamaretše letlakala leo mafelelong a puku gore o dire kanapa. Bea disegwa tša gago ka gare ga kanapa ye gore di se ke tša timela.

DISEGWA TŠA KA

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO